

114TH CONGRESS
2^D SESSION

S. 818

AN ACT

To amend the Grand Ronde Reservation Act to make technical corrections, and for other purposes.

1 *Be it enacted by the Senate and House of Representa-*
2 *tives of the United States of America in Congress assembled,*

1 **SECTION 1. ADDITIONAL LAND FOR GRAND RONDE RES-**
2 **ERVATION.**

3 Section 1 of Public Law 100–425 (commonly known
4 as the “Grand Ronde Reservation Act”) (25 U.S.C. 713f
5 note; 102 Stat. 1594; 104 Stat. 207; 108 Stat. 708; 108
6 Stat. 4566; 112 Stat. 1896), is amended—

7 (1) in subsection (a)—

8 (A) in the first sentence—

9 (i) by striking “Subject to valid exist-
10 ing rights, including (but not limited to)
11 all” and inserting the following:

12 “(1) IN GENERAL.—Subject to valid existing
13 rights, including all”; and

14 (ii) by inserting “(referred to in this
15 Act as the ‘Tribes’)” before the period at
16 the end;

17 (B) in the second sentence, by striking
18 “Such land” and inserting the following:

19 “(2) TREATMENT.—The land referred to in
20 paragraph (1)”; and

21 (C) by adding at the end the following:

22 “(3) ADDITIONAL TRUST ACQUISITIONS.—

23 “(A) IN GENERAL.—The Secretary may
24 accept title in and to any additional real prop-
25 erty located within the boundaries of the origi-
26 nal 1857 reservation of the Tribes (as estab-

1 lished by the Executive order dated June 30,
2 1857, and comprised of land within the political
3 boundaries of Polk and Yamhill Counties, Or-
4 egon), if that real property is conveyed or oth-
5 erwise transferred to the United States by, or
6 on behalf of, the Tribes.

7 “(B) TREATMENT OF TRUST LAND.—

8 “(i) IN GENERAL.—An application to
9 take land into trust within the boundaries
10 of the original 1857 reservation of the
11 Tribes shall be treated by the Secretary as
12 an on-reservation trust acquisition.

13 “(ii) GAMING.—

14 “(I) IN GENERAL.—Except as
15 provided in subclause (II), real prop-
16 erty taken into trust pursuant to this
17 paragraph shall not be eligible, or
18 used, for any class II gaming or class
19 III gaming (as those terms are de-
20 fined in section 4 of the Indian Gam-
21 ing Regulatory Act (25 U.S.C.
22 2703)).

23 “(II) EXCEPTION.—Subclause (I)
24 shall not apply to any real property
25 located within 2 miles of the gaming

1 facility in existence on the date of en-
 2 actment of this paragraph located on
 3 State Highway 18 in the Grand
 4 Ronde community, Oregon.

5 “(C) RESERVATION.—All real property
 6 taken into trust within the boundaries described
 7 in subparagraph (A) at any time after Sep-
 8 tember 9, 1988, shall be considered to be a part
 9 of the reservation of the Tribes.”; and
 10 (2) in subsection (c)—

11 (A) in the matter preceding the table, by
 12 striking “in subsection (a) are approximately
 13 10,311.60” and inserting “in subsection (a)(1)
 14 are the approximately 11,349.92”; and

15 (B) by striking the table and inserting the
 16 following:

| “South | West | Section | Subdivision | Acres |
|--------|------|---------|---|--------|
| 4 | 8 | 36 | SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ | 40 |
| 4 | 7 | 31 | Lots 1,2, NE $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$ | 320.89 |
| 5 | 7 | 6 | All | 634.02 |
| 5 | 7 | 7 | All | 638.99 |
| 5 | 7 | 18 | Lots 1 & 2, NE $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$ | 320.07 |
| 5 | 8 | 1 | SE $\frac{1}{4}$ | 160 |
| 5 | 8 | 3 | All | 635.60 |
| 5 | 8 | 7 | All | 661.75 |
| 5 | 8 | 8 | All | 640 |
| 5 | 8 | 9 | All | 640 |
| 5 | 8 | 10 | All | 640 |
| 5 | 8 | 11 | All | 640 |

| “South | West | Section | Subdivision | Aeres |
|--------|------|-----------------|---|--------|
| 5 | 8 | 12 | All | 640 |
| 5 | 8 | 13 | All | 640 |
| 5 | 8 | 14 | All | 640 |
| 5 | 8 | 15 | All | 640 |
| 5 | 8 | 16 | All | 640 |
| 5 | 8 | 17 | All | 640 |
| 6 | 8 | 1 | SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$, W $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 53.78 |
| 6 | 8 | 1 | S $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 10.03 |
| 6 | 7 | 7, 8, 17, 18 | Former tax lot 800, located within the SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ of sec. 7; SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ of sec. 8; NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 17; and NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ of sec. 18 | 5.55 |
| 4 | 7 | 30 | Lots 3,4, SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, E $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ | 241.06 |
| 6 | 8 | 1 | N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ | 29.59 |
| 6 | 8 | 12 | W $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ | 21.70 |
| 6 | 8 | 13 | W $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$ NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ | 5.31 |
| 6 | 7 | 7 | E $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$ | 57.60 |
| 6 | 7 | 8 | SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, W $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ | 22.46 |
| 6 | 7 | 17 | NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ | 10.84 |
| 6 | 7 | 18 | E $\frac{1}{2}$ NE $\frac{1}{4}$ | 43.42 |
| 6 | 8 | 1 | W $\frac{1}{2}$ SE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ | 20.6 |
| 6 | 8 | 1 | N $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ | 19.99 |
| 6 | 8 | 1 | SE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ | 9.99 |
| 6 | 8 | 1 | NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 10.46 |
| 6 | 8 | 1 | NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 12.99 |
| 6 | 7 | 6 | SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ | 37.39 |
| 6 | 7 | 5 | SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 24.87 |
| 6 | 7 | 5, 8 | SW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ of sec. 5; and NE $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 8 | 109.9 |
| 6 | 8 | 1 | NW $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$ | 31.32 |
| 6 | 8 | 1 | NE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ | 8.89 |
| 6 | 8 | 1 | SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ | 78.4 |
| 6 | 7 | 8, 17 | SW $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$ of sec. 8; and NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$, NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ of sec. 17 | 14.33 |
| 6 | 7 | 17 | NW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$ | 6.68 |
| 6 | 8 | 12 | SW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$ | 8.19 |

6

| “South | West | Section | Subdivision | Aeres |
|--------|------|---------|--|-------------|
| 6 | 8 | 1 | SE¼ SW¼ | 2.0 |
| 6 | 8 | 1 | SW¼ SW¼ | 5.05 |
| 6 | 8 | 12 | SE¼, SW¼ | 54.64 |
| 6 | 7 | 17, 18 | SW¼, NW¼ of sec. 17; and SE¼, NE¼ of sec. 18 | 136.83 |
| 6 | 8 | 1 | SW¼ SE¼ | 20.08 |
| 6 | 7 | 5 | NE¼ SE¼, SE¼ SE¼, E½ SE¼ SW¼ | 97.38 |
| 4 | 7 | 31 | SE¼ | 159.60 |
| 6 | 7 | 17 | NW¼ NW¼ | 3.14 |
| 6 | 8 | 12 | NW¼ SE¼ | 1.10 |
| 6 | 7 | 8 | SW¼ SW¼ | 0.92 |
| 6 | 8 | 12 | NE¼ NW¼ | 1.99 |
| 6 | 7, 8 | 7, 12 | NW¼ NW¼ of sec. 7; and S½ NE¼ E½ NE¼ NE¼ of sec. 12 | 86.48 |
| 6 | 8 | 12 | NE¼ NW¼ | 1.56 |
| 6 | 7,8 | 6,1 | W½ SW¼ SW¼ of sec. 6; and E½ SE¼ SE¼ of sec. 1 | 35.82 |
| 6 | 7 | 5 | E½ NW¼ SE¼ | 19.88 |
| 6 | 8 | 12 | NW¼ NE¼ | 0.29 |
| 6 | 8 | 1 | SE¼ SW¼ | 2.5 |
| 6 | 7 | 8 | NE¼ NW¼ | 7.16 |
| 6 | 8 | 1 | SE¼ SW¼ | 5.5 |
| 6 | 8 | 1 | SE¼ NW¼ | 1.34 |
| Total | | | | 11,349.92.” |

Passed the Senate July 14, 2016.

Attest:

Secretary.

114TH CONGRESS
2^D SESSION

S. 818

AN ACT

To amend the Grand Ronde Reservation Act to make technical corrections, and for other purposes.